


Felix Gras

Toloza



C.I.E.L. d'Oc

Centre International de l'Écrit en Langue d'Oc

3 Place Joffre, 13130 Berre L'Étang

<http://www.lpl.univ-aix.fr/ciel/>

CANT PROUMIÉ

Vès-eici de qunto façoun Jan-Peiret intro dins lou castèu de Mount-Brun, e coume Alis-Flourido, la castelano, lou recounèis, e coume es manda pèr lou viscomte de Beziés pèr ana guerreja contro li Crousa.

A l'ouro d'iuèi, dins mis estrofo,
Di Terro dóu Soulèu e de si chivalié,
E dono, e troubadour, jauglar e chimbalié,
Iéu cantarai l'istòri. E dirai vertadié
Si joio emai si catastrofo...
Sublime revoulun! Grand cop d'esquinadour,
Tuert di blouquié, di destraletto,
Bris de lanço, bris de ferreto,
Clantisson dins mis auriheto!
Ié clantisson tambèn li bais di court d'amour...

Aro la terro es grasihado;
Sus lou ro, dins lou gres, vous brularias l'artèu.
Lou Mounde es las. Se viro e tapo lou Soulèu
Darrié lou Mount-Ventour, coutet pourtant lou cèu.
Lou bouié pauso l'aguiado.
Dóu castèu de Mount-Brun lou vitrage luisis.
Vaqui la dono Alis-Flourido
Que, de touto sa court seguido,
Vèn de la mountagno flourido.
An brama li goufoun dóu grand pont-levadis.

Lou chivau blanc de la countesso,
Avans que de passa, niflo la lourdo post,
Pièi la picant dóu pèd, noun aguènt senti l'ost,
Passo la castelano e la roso di bos
Que douno i cor grando tristesso.
En van, fiéu de baroun, vesti de sedo e d'or,
Vendrés vous batre sout l'arquiero
Pèr dono Alis fièro e gourriero,
Subre si toure despariero,
Degun, jamai degun boutra soun aureflor.